

Učarni protučetnički bata-
ljon pođ komandom Tođorovića
Voje dolazi u Manjaču.

924
A. V. Doc. krajine B. Luka
ABK

OVC JE BILO KONCEM APRILA 1942. godine

Gajić (Teše Gojko hroničar,

I Z J A V I

Prema izjavi Kovačevića Spase bivšeg borca učarnog bataljona kojim je komandovao Tođorović Vojo, i moga sjećanja, bio je prisutan protivčetnički bataljon u Manjači, kako je to dolje izloženo.

Poslije četničkog puča u Manjači dolazi na taj teren Učarni protučetnički bataljon pođ komandom Tođorovića Voje. Ovaj batalom formiran je u Bravsku a njegov je sastav bio ovaki:

- 1) Drvarsko-Petrovačka četa, komandir Gojko Trikić,
- 2) Prekrajaska četa, komandir Metle,
- 3) Bosansko-Novska četa komandir Ličina Relja,
- 4) Teočarska četa, od Ripča,
- 5) Glamačka četa, komandir Jović Duško.

Ovaj, ovako sastaviti bataljon bio je dobro naoružan, prema tadašnjim prilikama. Svi su borci imali karabine a bilo je i puškomitraljeza. On je brojao preko osamstotina boraca.

Ovaj bataljon dobio je zadatak da ide u sektor Manjače radi čišćenja terena od četnika koji su se na tome terenu bili pojavili u priličnom broju. Ovaj zadatak čišćenja sastojao se u tome što bi se naročito održavale konferencije na kojima bi se rasklinkata četnička politika, i borba protiv organizatora četničkog puča na Manjači.

Bataljon je krenuo iz Bravske, stigao u Slatinu kod Ribnika, odatle krenuo selima iznad Mrkonjića Grada i stigao u selo Surjan. Iz Surjana je krenuo preko Manjače kroz sela:

Lusiće, Stričiće, Paviće, Dobrnju i setigao u selo Šljivno gdje je se zadržao oko petnaest dana na logorovanju, dok je često bio u pokretu radi akcije na četnike, a politički i pozadinski radnici držali su sastanke sa seljacima, te je na nekim mjestima bilo potrebno i obezbjeđenje, da ove sastanke ne ometaju četnici. Bataljon je stigao u Šljivno nekako drugom polovicom aprila tako da je ostao u Šljivnu i za vrijeme Prvomajске proslave te je čiletanske grupe bataljona, dala na prvi maj i nekoliko prigodna skeča u šljivanskoj školi koji su gledali seljaci okolnih sela koji su bili došli na prvomajsku proslavu.

Za vrijeme našeg boravka u Šljivnu vršili smo i u nekoliko navrata i akcije na četničke grupacije koje ~~su~~ ^{su} svako put ~~nikk~~ bile razbijene.

Iz Šljivna krenili smo sa bataljonom u selo Kola odakle smo krenili za Kozaru 12. maja obezbjeđujući našu štampariju koja se je prebacivala iz Čemernice ~~zaka~~ za Kozaru.

BANJALUKA
15. januara 1963. godine

(Gajić Gojko)
Gojko Gajić

DA JE PREDNJU IZJAVU DAO I SVOJERUČNO
JE POTPISAO GAJIĆ GOJKO,



T V R D I :
Ante Jese